

# My Dashboard

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016  
Compare to: Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

All Users  
+0.00% Sessions

## Visits

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**10,801**

% of Total: 100.00% (10,801)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**9,413**

% of Total: 100.00% (9,413)


## Visits

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016:

● Sessions

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016:


● Sessions




## Visits by Traffic Type

organic direct referral twitter

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016



Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016




## Avg. Visit Duration

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016:

● Avg. Session Duration

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016:

● Avg. Session Duration



## Visits and Avg. Visit Duration by Country / Territory

Country	Sessions	Avg. Session Duration
United States		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	2,569	00:01:30
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	2,292	00:01:45
<b>% Change</b>	<b>12.09%</b>	<b>-14.55%</b>
India		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	1,886	00:00:58
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	1,325	00:01:22
<b>% Change</b>	<b>42.34%</b>	<b>-29.14%</b>
United Kingdom		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	438	00:01:44
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	347	00:00:51
<b>% Change</b>	<b>26.22%</b>	<b>104.78%</b>
Germany		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	401	00:02:05
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	413	00:01:23
<b>% Change</b>	<b>-2.91%</b>	<b>50.86%</b>
Canada		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	326	00:03:09
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016		

## % New Visits

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**77.17%**

Avg for View: 77.17% (0.00%)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**75.52%**

Avg for View: 75.52% (0.00%)

## Unique Visitors

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**8,678**

% of Total: 100.00% (8,678)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**7,402**

% of Total: 100.00% (7,402)

## Pageviews

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**21,045**

% of Total: 100.00% (21,045)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**18,316**

% of Total: 100.00% (18,316)

## Pages / Visit

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**1.95**

Avg for View: 1.95 (0.00%)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**1.95**

Avg for View: 1.95 (0.00%)

## Avg. Time on Page

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**00:01:43**

Avg for View: 00:01:43 (0.00%)

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**00:01:51**

Avg for View: 00:01:51 (0.00%)

Visits and Pageviews by Mobile

Mobile (Including Tablet)	Sessions	Pageviews			
			Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	327	00:01:44
			<b>% Change</b>	<b>-0.31%</b>	<b>82.78%</b>
			Turkey		
No			Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	236	00:01:47
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	9,075	18,273	Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	252	00:02:08
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	7,771	15,654	<b>% Change</b>	<b>-6.35%</b>	<b>-16.42%</b>
<b>% Change</b>	<b>16.78%</b>	<b>16.73%</b>	Australia		
Yes			Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	214	00:02:09
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	1,726	2,772	Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	170	00:01:16
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	1,642	2,662	<b>% Change</b>	<b>25.88%</b>	<b>69.72%</b>
<b>% Change</b>	<b>5.12%</b>	<b>4.13%</b>	Colombia		
			Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	205	00:02:58
			Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	98	00:01:48
			<b>% Change</b>	<b>109.18%</b>	<b>63.68%</b>
			France		
			Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	180	00:01:45
			Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	167	00:02:00
			<b>% Change</b>	<b>7.78%</b>	<b>-12.59%</b>
			Pakistan		
			Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	168	00:02:14
			Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	110	00:01:22
			<b>% Change</b>	<b>52.73%</b>	<b>63.44%</b>